

VIJEĆU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

Predmet: Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda mr Arsa Ivanovića

U skladu sa članom 33, stav 1, Pravila doktorskih studija, **prof. dr Jovan Mirković i prof. dr Abdelrahim Hassanien** su Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta podnijeli **Izvještaj mentora** o napredovanju doktoranda **mr Arsa Ivanovića (IM Obrazac sa gantogramom aktivnosti na izradi doktorske disertacije).**

Komisija za doktorske studije PMF-a je na elektronskoj sjednici održanoj 19. 01. 2021. god. zaključila da dostavljeni Izvještaj sadrži sve elemente propisane Pravilima doktorskih studija i Vodičem za doktorske studije i prosljeđuje ga na razmatranje Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta.

Podgorica, 20. 01. 2020. god.

ZA KOMISIJU ZA DOKTORSKE STUDIJE

Doc. dr Goran Popivoda

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA

Akademска година за коју се подноси извјештај					
OPŠTI PODACI O DOKTORANDU					
Titula, име, име родитеља, презиме	MSc, Arso, Vladimir, Ivanović				
Fakultet	Prirodno-matematički fakultet				
Studijski program	fizika				
Broj indeksa	1/19				
MENTOR/MENTORI					
Prvi mentor	Prof. Dr Jovan Mirković	Univerzitet Crne Gore	Fizika čvrstog stanja		
Drugi mentor	Prof. Dr Abdelrahim Hassanien	Jožef Štefan institut, Slovenija	Fizika kondenzovanog stanja		
EVALUACIJA DOKTORANDA*					
Koliko сте задовољни квалитетом одржаних susreta sa doktorandom?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ако је претходни одговор „1“ или „2“ дати обrazloženje i prijedloge за poboljšanje)					
Da ли је дефинисан план рада са докторандом?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
Da ли је докторанд остварio напредак према предвиђеном плану рада?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
(Ако је претходни одговор „не“ дати обrazloženje i prijedloge за побољшање)					
Kвалитет напретка докторандовог истраживаčког рада у периоду између два извјештаја је:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ако је претходни одговор „1“ или „2“ дати образлоženje i prijedloge za poboljšanje)					
Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja докторанда.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na писању и објављивању научних радова.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu докторандовог генералног односа према студијама.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu ukupnog kvaliteta докторандовог рада.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5

*Оцене су: 1 – недовољан, 2 – довољан, 3 – добар, 4 – врло добар, 5 – одличан

(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)

SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA

Može li doktorand nastaviti studije?

Da

Da, uz određene uslove

Ne

(Ako je prethodno dat odgovor pod „b“ ili „c“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)


Napomene

(Popuniti po potrebi)


IZJAVA MENTORA

Student Arso Ivanović upisao je doktorske studije u novembru 2019. godine. Student je položio sve ispite predviđene nastavnim planom, i to: viši kurs kvantne mehanike, fizika nanomaterijala, eksperimentalni metodi izučavanja nanostruktura, i metodi fabrikacije nanostruktura. Student se upoznao sa principima rada i korišćenja niza mjernih instrumenata koji se koriste u eksperimentalnom izučavanju fizike materijala. Takođe, student je ovlađao i kompjuterskim upravljanjem eksperimentalne tehnike kao i akvizicijom podataka korišćenjem programa LabView, što predstavlja pripremu za eksperimentalni rad u Institutu „Jožef Štefan“ u Ljubljani. Usljed pandemije COVID-19, do sada nije bilo moguće početi studijski boravak u Sloveniji, u grupi ko-mentora, prof. dr Abda Hassaniena, pa stoga student još uvijek nije u mogućnosti da odbrani polazna istraživanja. Ipak, očekuje se da će student Ivanović početkom fabruara 2021. poći u Sloveniju, i početi eksperimentalna istraživanja.

Prof. dr Jovan Mirković



Dr Abdelrahim Hassanien



U Podgorici, 19. 1. 2021.

Prilog dokumenta sadrži:

- Gantogram aktivnosti (za prvi izvještaj mentora)
- Objavljeni rezultati rada na izradi doktorske disertacije (za drugi izvještaj mentora)

	Nov 2019- Nov 2020	Feb 2021 – dec 2021	Jan 2022 – jul 2022	Avg 2022 – nov 2022
GANTOGRAM AKTIVNOSTI				
<u>Faza 1: doktorski ispiti novembar 2019 – novembar 2020</u> Student Arso Ivanović upisao je doktorske studije u novembru 2019. godine. Student je položio sve ispite predviđene nastavnim planom, i to: viši kurs kvantne mehanike, fizika nanomaterijala, eksperimentalni metodi izučavanja nanostruktura, i metodi fabrikacije nanostruktura. Student se upoznao sa principima rada i korišćenja niza mjernih instrumenata koje se koriste u eksperimentalnom izučavanju fizike materijala. Takođe, student je ovladao i kompjuterskim upravljanjem eksperimentalne tehnike kao i akvizicijom podataka korišćenjem programa LabView, što predstavlja pripremu za eksperimentalni rad u Institutu „Jožef Štefan“ u Ljubljani.				
<u>Faza 2: početna istraživanja februar 2021 – decembar 2021</u> Usljed pandemije COVID-19, do sada nije bilo moguće početi studijski boravak u Sloveniji, u grupi ko-mentora, prof. dr Abda Hassaniena, pa stoga student još uvijek nije u mogućnosti da odbrani polazna istraživanja. Ipak, očekuje se da će student Ivanović početkom fabruara 2021. poći u Sloveniju, i početi eksperimentalna istraživanja. Student će biti involviran u razumijevanje i kontrolisanje memristivnog djejstva u karbonskim nanotubama. Neuromorfno računarstvo, kao primjena ovog istraživanja, ima veliki potencijal za realizaciju efikasnih računarskih uređaja baziranih na ljudskom mozgu. Memristori su ključne komponentne neuromorfne mreže, koje oponašaju funkciju biološke sinapse. Tokom 2021. godine student će se upoznati sa mjernim tehnikama (mikroskop atomske sile AFM i dr.) i prikupiti podatke o memristivnim uređajima. Zatim će izučavati memristivno djejstvo u karbonskim nanotubama, ujedno se upoznavajući sa teorijskim modela shvananja mehanizama ovih procesa. Očekuje se da će student krajem 2021. godine izvršiti analizu podataka početnih istraživanja i odbraniti ih pred komisijom.				

<u>Faza 3: Rad na doktorskoj disertaciji januar 2022 – jul 2022</u>				
Očekuje se da će početkom 2022. godine student imati dovoljno eksperimentalnih rezultata za objavljanje prvog naučnog rada. U daljem toku istraživanja student će pristupiti fabrikaciji prototipa uređaja baziranih na karbonskim nanotubama, i takođe izvršiti neinvazivna mjerena pomoću mikroskopa atomskih sila AFM.				
<u>Faza 4: Pisanje disertacije avgust 2022 – novembar 2022</u>				
Student će po završetku istraživanja početi da piše disertaciju, a ujedno će pokušati da napiše još jedan naučni rad na osnovu najnovijih istraživanja u 2022. godini.				